

Prof.dr Sedat Širbegović
 Rešad Zejnilić, dipl. inž.
 Elektrotehnički fakultet Banjaluka
 SP "Rudi Čajavec" Banjaluka
 DP "Profesionalna elektronika"

**NEKA ISKUSTVA U RAZVOJU UREDJAJA SPECIFIČNE NAMJENE
 U TEHNOLOGIJI POVRŠINSKE MONTAŽE (TPM)***

**SOME EXPERIENCES IN DEVELOPMENT OF SPECIFIC EQUIPEMENTS
 IN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY (SMT)**

SADRŽAJ - Izuzetna svojstva tehnologije površinske montaže (TPM) rezultirala su veoma brzom upotrebljom komponenata za površinsku montažu (KPM) u širokom spektru primjene, počev od komercijalnih do uredjaja specifične namjene. Kako specifični uredjaji podrazumijevaju i specifične uslove primjene i različite uticaje, analiziran je prvenstveno uticaj ekstremnih temperatura na elektronske module izvedene u TPM, kada se kao podloga koristi epoksi-staklo (FR4). Pokazana je opravdanost upotrebe ovog materijala kada je modul opremljen (asembliran) SOIC i drugim komponentama sa malim brojem ulaznih-izlaznih jedinica.

ABSTRACT - Because of excellent characteristics, SMT has resulted in very fast wide-range using of surface mount components (from commercial to specific application devices).

Specific devices includes specific application conditions and specific influences.

In the present paper we have analyzed in the first place, the extremely temperature influences on electronic devices made in SMT, and when the epoxy-glass (FR 4) has been used as a substrate. This is approved if the board is mounted by SOIC and the others less I/O gates components.

1. UVOD

Uredjaji specifične namjene izvedeni u TPM-u, za razliku od komercijalnih uredjaja u ovoj tehnologiji, moraju zadovoljavati i specifične zahtjeve koji se zavisno od namjene, pred njih postavljaju. Rašpon zahtjeva je veoma širok i zavisi od uslova u kojima se ti uredjaji koriste. Izuzetno pouzданje gustine pakovanja, odnosno smanjenje svih dimenzija (i mase) uredjaja, znači i veću mehaničku otpornost na vibracije, ubrzanje, udare i sl.

Jedan od najbitnijih zahtjeva kod uredjaja specifične namjene je zahtjev za proširenim temperaturnim opsegom rada. Ako se ovome doda da uredjaji specifične

* Radi je finansiran - u okviru programu MTR-701-003. Novčane hidžetice: 50000 D.D.

namjene najčešće moraju ispunjavati i uslove velikih brzina prenosa podataka kao i velikog broja ulazno-izlaznih jedinica (VLSI i VHS kola) onda je jasno da moduli u ovakvim uredajima moraju koristiti LCCC (Leadless Ceramic Chip Carrier) kao i LPCC (Leadless Plastic Chip Carrier) komponente i podloge sa uskladjenim termičkim koeficijentom širenja a. Međutim, moduli koji koriste kola manjih brzina i manjeg broja ulazno-izlaznih jedinica, u širokom temperaturnom opsegu mogu koristiti i "klasičnu" podlogu, a da pri tome ne dodje do degradacije električnih karakteristika modula niti do smanjenja njegove pouzdanosti.

Ne ulazeći u vrlo ozbiljna razmatranja koja su uradili vodeći proizvodjači u oblasti mikroelektronike kod nas i u svijetu, u ovom radu je opisan pokušaj da se moduli jednog komunikacijskog uredjaja sa "klasične izvedbe" prevede u TPM izvedbu. Modul je urađen laboratorijski, jer se nisu stekli uslovi serijske proizvodnje (vrlo velika ulaganja), ali osnovni rezultati dovoljno jasno prikazuju značajne prednosti koje ova tehnologija donosi.

2. OPIS MODULA REALIZOVANOG U TPM

Osnovni zadatak modula A prikazanog na sl.1 i 2 (električna i strukturna šema) je da distribuira informacije od modula B za ostale module.

Podaci dolaze od modula B prema linijama DCL, LED, DATA. Oni preko translatora nivoa dolaze na registre podataka za:

- kontrolu prenosa podataka,
- antensko prilagodjenje,
- generisanje varikapskog napona,
- sinkronizator frekvencije.

Na električnoj šemi su u kružicima brojevima 1 do 9 označene karakteristične tačke u kojima se kontroliše ispravnost primljenih kriterijuma od modula B (tačke 1,2,3), izlazi iz naponskih invertora (tačke 4,5,6) i izlazi iz IK 11, IK 13 i HK 1 (tačke 7,8,9).

Mjerne tačke K1, K2, K3, K4 omogućuju kontrolu ispravnosti rada modula.

3. TPM IZVEDBA

Izbor komponenata za realizaciju modula A u TPM-u izvršen je tako da one, prije svega, zadovolje stroge temperaturne zahtjeve. Izuzev otpornika

("Iskra" Šentjernej), UK HMT 113 ("R. Čajavec" Banjaluka) i čip kondenzatora (Gevgelija) sve ostale komponente su iz uvoza. Sve komponente su u PM kadištima izuzev hibridnog kola HMT 113 koje predstavlja kombinaciju otpornika oblika R/2R izvedenih u debelom filmu. Iako su izvodi ovog kola uradjeni na konvencionalan način njegovim korištenjem znatno se smanjuje površina u odnosu na 16 PM otpornika (koji bi se koristili umjesto ovog kola), a vrlo precizna vrijednost odnosa otpornosti doprinosi boljoj D/A konverziji.

Projektovanje štampane ploče za ovaj modul izvršeno je korištenjem korisničkog programa Tango-PCB, koji se koristi isključivo na IBM PC XT/AT serijama i kompatibilnim računarima. Štampana ploča je radjena dvoslojno sa tehnološkim otvorima. Da bi se projektovanje uspješno obavilo uradjeno je slijedeće:

- kreirana je biblioteka za sve PM komponente,
- korištena je rezolucija 12,5 μm ,
- širina spojnih veza je 37,5 μm i 75 μm ,
- dimenzija tehnoloških otvora je ϕ 100 μm ,
- skala u pokretnom zarezu je 4 X .

Polaganje komponenata je uradjeno ručno (u serijskoj proizvodnji radi se automatski). Neposredno prije montaže komponenata na lemnici nješta je nanešena lemnica pasta FORMON 8956 (62 Sn/36 Pb/2 Ag) proizvođača "DU POINT". Pasta je nanešena dispenserom (u serijskoj proizvodnji radi se sito štampom).

Lemljenje je obavljeno u uredjaju za REFLOW lemljenje WELLER-RO 26 u trajanju od cca 180 sek pri maksimalnoj temperaturi $T=205^{\circ}\text{C}$.

4. REZULTATI MJERENJA ELEKTRIČNIH PARAMETARA

Mjerenja istosmjernih napona i impulsnih oblika izvršena su najprije u normalnim atmosferskim uslovima a zatim i na ekstremnim temperaturama predviđenim za rad modula.

Vrijednosti varikavskog napona za modul u TPM-u date su u tabeli 1. a za klasični modul u tabeli 2. Impulsni oblici prikazani su na sl. 3.

5. KOMPARATIVNA ANALIZA

Analizom dobijenih rezultata za oba module ("klasični" i TPM) utvrđeno je slijedeće:

Modul A uradjen u TPM-u u potpunosti je udovoljio uslovima koji se od njega zahtijevaju. Vrijednosti varikapskog napona u funkciji frekvencije približnije su zahtijevanim od onih dobijenih za "klasični" modul. Impulsni oblici u karakterističnim tačkama imaju istovjetan oblik za oba modula. Kod povedane rezolucije na ekranu osciloskopa uočava se "finija" geometrija impulsa kod TPM modula, tj. njihov oblik je približniji "idealnom".


Može se, na osnovu ovoga, reći da je došlo do poboljšanja električnih karakteristika kod modula uradjenog u TPM-u.


T A B E L A 1

| FREKV. | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| UVAR [V] | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 8,3 | 8,9 |
| F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | | |
| 9,3 | 10,2 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,7 | 15,5 | 17,1 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | | |
| F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | |
| 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | |
| F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | | |
| 8,7 | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 11,3 | 13 | 14,1 | 15,3 | | |

T A B E L A 2

| FREKV. | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| UVAR [V] | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 7,7 | 8,2 | 8,9 |
| F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | | |
| 9,4 | 10,1 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,6 | 15,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | | |
| F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | |
| 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,1 | |
| F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | | |
| 8,6 | 9 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15 | | |






Impulsni oblici u karakterističnim tačkama

Mjerenje
tačke

Oscilogrami



sl. 3

Radi što veće uštede na prostoru modul A u TPM-u radjen je sa tehnološkim rupama i jedan dio provodnih veza nalazi se na donjoj strani štampane ploče.

Površina modula u TPM-u u odnosu na modul sa konvencionalnim komponentama je 32%.

Suštini испитivanja представља понашање подлоге и компонената при великим температурним промјенама. Иако је познато да код коришћења SOIC компонената на подлози која се користи и код класичних модула, нема озбиљних проблема термичке неускладjenости, нисе се могао предпоставити константан исход приликом излагања модула екстремним температурама.

Медјутим, коришћењем епокси-стакло (FR 4) подлоге и излагањем модула екстремним температурама као и термичким испитивањима који се примјенjuju na njemu, нисе уочено пуцanje ни једног лемног споја нити је дошло до деградације електричних карактеристика.

Под претпоставком да се овај модул производи у серији од најмање 100 комада, а узимајући у обзир цijene свих компонената, подлоге, трошкове монтаже и сл. цijena овог модула била би за 25% нижа од класичног, а за много веће серије тај би проценат био знатно већи.

6. ZAKLJUČAK

На основу резултата добијених испитивањем овог модула може се примијетити да је код уредјаја специфичне намјене, који не користе веома брута кола, а ради се за широк температурни опсег примјене и при томе се излаžu različitim uticajima i smetnjama могуће је коришћење класичне FR 4 подлоге без веćih problema i sa svim prednostima koje pruža TPM.

LITERATURA

1. Blade J.W.: Status and Prospects of Surface Mount Technology, Solid State Technology, 29, 1986, 6, 99-103.
2. Gošović N.: Tehnologija površinske монтаже - дизајн, технолошки поступци изrade, испитивање, Нaučno-tehnički pregled, 38, 1989, 1.
3. Bartlett C.J.: Advanced Packaging for VLSI, Solid State Technology, 29, 1986, 6, 119-123.
4. Gošović N.: Tehnologija površinske монтаже - општи аспекти, компоненте, подлоге, Нaučno-tehnički pregled 38, 1988, 10.
5. Справочник о примени TPM - закљуčци i зборник материјала - UP SSNO, Beograd, 1988.